

ETI DIARI

Numerò 17
Dimèrcles 27 de gèr 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes

DIA D'ACCIDENTS DE COCHE ENA VAL

Entàs nau e quate menutes deth maitin d'ager i auec un accident ena carretèra comarcau ara nautada d'Escunhau.

Entàs sèt e quaranta sies menutes un aute accident ena carretèra nacionau, ath costat des naus industriaus de Vielha.


PRUMÈR ACCIDENT

Un coche Peugeot 205 tamb matricula de Lhèida que circulaue pera comarcau 142, colissionèc en quilomètre 42, ena corba que i a dempús d'Escunhau e deth crotzament dera via que pòrte entara depuradora, passat er otèl Castièro. Eth coche s'esquitlèc pr'amor deth solèr gelat e piquèc, prumèr contra un Volvo de color ròi, tot e qu'aguest artenhec a hèr ua maniòbra e sonque siguec tocat de costat; dempús que co-

lisionèc frontaument tamb un Renault 9 argentat tamb matricula de Madrid.

Es aucupantes deth Peugeot son tres personnes: Alícia Milló -era mair-, e es hilhes Alícia Riart e Bèrta Muntaner. Es tres en resulteren herides e dues, ath dessús, entrampades, per çò qu'auren de besonh era ajuda des Pompièrs entà gesser dera herralha. Alicia Riart ère era que se trobaue en petjor estat. En aute coche, eth Renault, resultèc herit leugèr José Ramón O. S.

Portadi entar Espitau, e peth tipe de trincament



qu'auie Alícia Riart -ua fractura de malh (*pelvis*)- aguesta siguec portada ath torn des quate dera tarde entar Espitau Sant Joan de Diu de Barcelona a on, tàs 10 dera net encara li hègen pròves ena unitat d'urgéncias d'aguest espitau.

DUSAU ACCIDENT

Entà 19.46 menutes dera vrespada, ena carretèra nacionau en direcció tath Baish Aran e ath costat des naus industriaus de Vielha, a quate passi dera sedença des Pompièrs deth nòste caplòc, un 4x4 Mitsubishi Pajero tamb matricula francesa e tamb remòrca car-

gada de gosssets de competicion, ath delà d'ua luja, tustèc lèu frontaument tamb un camion de marchandises Iveco tamb matricula de Lhèida.

Uns des aucupaires deth 4x4 siguec portat ar espitau. Era carretèra siguec bracada ara circulacion mès de 45 menutes e, es pompièrs e dempús efectius dera Guàrdia Civil, convidauen es automobilistes a passar pera carretèra laterau qu'amie entara gasolinèra e eth Tobacco. Cau díder qu'es aucupaires deth 4x4 èren inscrits ena PIRENA coma membres deth Burèu des Guides de Tolosa.

COMENCE
PIRENA 99
EN
BAQUEIRA

(Contunhe darrèr)

COLLABORACIONS PERSONAUS

Creish ua sensacion intangibla e totun, creau, que non pogui arribar a definir se non ei damb era paraula subsidiariet. Ei com un "còp d'aire" d'aqueri que mos hèn a auer cohitòrt a mos obliguen a demorar damb eth cap fixe en ua madeisha direccio e damb disposicion a escotar sonque un discors, convertit en ua longa e inagotable ranquèna que mos repetis, enquiara sacietat, era nòsta dependéncia d'ua Catalunya de sensibilitats nacionalistes, a on es aranesi auem podut húger des maldats franchimandes e espanholistes... Tanplan qu'ei vertat, mès aguesta, coma totes es vertats, ei tanben poliedrica e mos amague es misèries deth passat; aqueres que heren qu'es egoismes partidistes d'aguesti madeishi nacionalistes, benefactors e sauvadors de pàtries, deishessèn ad aguest país sense reconeisement des sues especificitats pendent mès d'ua

estrategica decada, e damb ua identitat fracturada e debilitatda pes lutes intèrnes. Mès non ei aguest eth piri, senon eth saber qu'es nòstes aspiracions de pòble, culturaus, sociaus e de toti aqueri àmbits, enes quaus auàrem d'ambicionar crèisher, non son mès qu'un appendix subsidiari d'uns drets que mos vòlen hèr a interiorizar coma gratituds ath poder catalan.

Jo, que com tanta gent d'aguest país sò hilh deth mestissatge e per tant catalan tanben, per pàrt de mare, comenci a sentir un cèrt empach de tant de sabon ath politic barcelonés, que sembla arribar en colònies tà portar eth talon e recéber vasalhatge en tot cante laudances ath sòn chauvinisme.

Ja demori que quauqu'un acabe reduint era question ad aquera dicotomia simplista d'espanholistes e catalanistes. Non. Jo non parli d'"istes", parli de voler anar mès enllà dera

subsidiariet, dera aumòina e des discorsi d'agraïment. De méter en plaça un discors pròpi que non sigue bastit sus era falàcia des ambigüetats senon sus era realitat des recorsi e des propies energies. De començar ua reflexion collectiu que mos hèsque a enténre qu'es pleitesies politiques son un anacronisme enes societats deth sègle vint-e-un, a on sonque poderam subrevíuer s'auem capacitat d'administrar eth futur e de trobar ua plaça pròpia en agesta "aldea" globau. Auem tardat vint ans en artéñer d'auer ua pellicula de vidèu en aranés. Guairi ans mos calerà encara tà auer un espaci o tanplan un projècte de television pròpia?... Dilhèu tà quan i age ua Catalunya mès toleranta damb era diversitat e un Aran que volgue crèisher sense complèxes ne subsidiarietats.

Francesc Boya.

AGENDA

10 ores Excursion tamb raquetes de nhèu entà Montgarri. Informacion 629 20 82 02

16.30 ores Visita guidada pera Val culturau. Burèu d'informacion de Baqueira 1.500

23/2 ores Musica en directa en Tiffany's. Vaquèira.

COMENCE PIRENA 99 EN BAQUEIRA



A ué comencen era quatau, cinquau e siesau etapes de PIRENA ena Val d'Aran. Era populara corsa-trauressada que crotze es Pirenèus tamb luges carregades per cans seguis puntuament eth sòn itinerari, qu'ath long de quinze dies, deth 23 de gèr enquiath 6 de hereuèr, a de curbir 15 etapes en tot passar per Tra-

macastilla e Candanchú, enquiara Val d'Aran e Dempùs contunhar per Portainé, Sant Joan de l'Erm, Font Romèu e es estacions d'Andorra enquiara Molina.

Ena Val d'Aran PIRENA que i harà tres etapes, dues d'aguestes aué. Era prumèra en Baqueira Beret; era dusau era classica Plan de Beret-Montgarri que se harà de net; e entà deman qu'ei prevista era etapa Montgarri-Bonabé-Plan de Beret.

PIRENA neishec en 1991 dera man de Pep Parés, que n'ei eth director. Ei ua competicion-trauressada ena que i a ua participacion de mès de 50 equips de 12 païsi d'Euròpa e tanben des Estats Units e d'Argentina. Era corsa actuau ei era

nauau edicion e se consolide com era corsa de luges mès estable e tamb mès reclam mediatic d'Euròpa.

Aguesta edicion de PIRENA 99 daurís es pòrtes a toti es tipus de cans, autant nordics coma d'autres races en tot qu'agen capacitat e preparacion entà practicar aguest esport. I a ua soleta categoria de luges e ua soleta categoria en pulka. Ager que se vederen per tot Aran es 4x4, es caravanes, es remòrques tamb cans e luges que venguen entà participar ena corsa des participaires francesi ena corsa d'aué. Tota ua nòta de color que se desludic pr'amor der accident de coche d'un



Es participaires de PIRENA en tot arribar ena Val.



Vos presen-tam es t r e s prumèrs lòcs de totes es categories e corses que i aguec ena II Marcha Espitau 1999. Es organisaires que, cau rebrembà'c, son es travalhadors der Espitau de Vielha, mos demanen que transmettam as participaires era felicitacion per auer participat e per auer gaudit, en un dia soleienc, der esquí nordic.

Personau Sanitari

10 Km Hemnes

1:03:36 Ma Àngels Borràs	Salardú
1:04:21 Encarna Caveró	Vielha
1:07:23 Concepción Soro	Saragossa

CLASSIFICACION DERA II MARCHA ESPITAU

Vos

Personau Sanitari

10 Km Òmes

0:49:28 José Ángel Montañés	Saragossa
1:00:26 José Manuel Loren	Saragossa
1:05:18 Luís Benedito	Saragossa

Personau Sanitari

16 Km Hemnes

0:43:38 Marielle Bigot	Tolosa
1:36:44 Carmen De Miguel	Saragossa
1:45:51 Imma Caubet	Vielha

Personau Sanitari

16 Km Òmes

1:00:30 Carles Galindo	Vielha
1:02:40 Antonio García	Saragossa
1:24:38 Albert Homs	Vielha

NON Sanitaris

10 Km Hemnes

0:52:06 Cristina Mariscal	
Bilbao	
1:05:26 Roser Setó	

1:07:11 Clara Vilches

Vielha

NON Sanitaris

10 Km Òmes

0:36:29 Toño Foraster	Bilbao
0:41:21 Ruben Cassen	Boí
0:47:08 Roland Giné	Gessa

NON Sanitaris

16 Km Hemnes

0:54:03 Mònica Verge	Salardú
1:05:30 Teresa Saracho	Euskadi
1:08:43 Virginia Berasategui	Euskadi

NON Sanitaris

16 Km Òmes

0:42:21 Òscar Balcells	Val d'Aran
0:42:39 Josep Antoni Llardén	Gessa
0:44:50 Emaitz Jover	Salardú

Edite ETH DIARI
Familia Colomines
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA:
Aula Europa des Pirineus (Val d'Aran)
Carretera Doctor Manel Vidal
locau num.5
(Darrer edifici / Ath cant der Espitau)
25530 Vielha-Val d'Aran
Telefon: 973641772
Fax: 973640871
E-mail: vivenciaaranesa@ctv.es

Editor e director: Joan-Ramon Colomines-Companys.
e-mail: jrcc@apdo.com

Informatica e dessenh: Marc Colomines i Nadal.

Equip de correctors: Pilar Barés e Xavier Gutierrez.

Impression: Xerax's Document Center 220 ST d'ETH DIARI a Vielha

Tirada: 1000 exemplars.